


Nonyane ya Pam-Pam




✎ Traditional San story
✎ Manyeka Arts Trust, Pensa Limungu, Kapilolo Mahongo, Marlene Winberg
📄 McDonald Kgobetsi
|| 4
💬 Setswana tn-na




Global Storybooks
globalstorybooks.net

Nonyane ya Pam-Pam


✎ Traditional San story
✎ Manyeka Arts Trust, Pensa Limungu, Kapilolo Mahongo, Marlene Winberg
📄 McDonald Kgobetsi




This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>




Pensa e ne e le motsomi wa maemo a a kwa godimo mo sekakeng sotlhe sa Kalahari. O ne a tlisa diphologolo tse di nonneng kwa gae e bile a jesa balelwapa la gagwe sentle. Go ne go na le nonyane e e bidiwang Pam-Pam, e Pensa o neng a eletsa go e tshwara. Diphuka tsa mogatla wa yone di ne di siametse metswi ya gagwe. Mathata e ne e le gore o ne a sa kgone go tshwara kgotsa go hula Pam-Pam. Metswi ya ga Pensa e ne e kgona go fofa mo lefaufaug jaaka nonyane - fela fa a ka kgona go tshwara Pam-Pam le go tlobola diphuka tsa mokwatla wa yone!




Mo bosigong joo, ngaka ya gorosa batho kwa molelong wa mmimo go keteka phenyo ya motsomi le kgololesego ya nonyane ya Pam-Pam. Go tswa ka letsatsi leo, batsomi botlhe ba ba tiileng ba gakologelwa kgang ya nonyane ya Pam-Pam go ka e bolelela bana ba bone ka e le segopotso sa malatsi a bogologolo.




Pensa o ne a ya kwa monneng yo o nonofileng
yo e leng ngaka ya bone. "Ke kopa thuso go ka
tshwara nonyane ya Pam-Pam. Ke tlhokela
bora le metswi ya me diphuka tsa yone. Ke
dire eng go ka e tshwara?" Ngaka ya araba ya
re "Tsamaya o ye go gotsa molelo. Fa digagabi
tsothe di sia go tswa fa mololong wa gago, o
tla tshwanela ke go tshwara segagabi se se
nnye mo go tsoone tsothe. Dira selaga mme o
tsenye segagabi se sennye seo moteng. Seo
se tla raela nonyane ya Pam-Pam.




Pensa o ile a boela gae mme a dira metswi e
mesa. Fa batho ba bona metswi eo ya gagwe
ba mo dudueletsa ba re "Ehe, bonang
motsomi yo! Metswi ya gagwe e na le diphuka
tsa nonyane ya Pam-pam, jaanong o tla tsoma
sentle e bile o tla re tlisetša dijo tse di
itumedisang. Re tla nna le molelo o mogolo!"




Pensa o ne a sa itse gore ngaka le nonyane ya Pam-Pam ke ditsala. Nonyane e, e ne e tlhola e etela ngaka. Ba ne ba itaya dikgang. "O itlhokomele," ga bua ngaka e rile nonyane ya Pam-Pam e mo etetse. "Ke boleletse motsomi mokgwa o a ka go tshwarang ka one. Fa o bona molelo mo nageng o fofele kgakala. Ke batla go bona gore ke mang magareng ga lona yo o tla fenyang."




Pensa o ile a golola nonyane ya Pam-Pam. Fa nonyane e ntse e itsamaela jalo ya ikakanyetsa e re "A mme gone ke gololesegile?"




Fa nako e ntse e tswelsetse, Pensa a simolola go tsoma nonyane ya Pam-Pam. A dula mo naging a baakanya dikgong tsa molelo wa gagwe. E rile mosi o bonala, o ne a budulela mowa mo bojanngeng jo bo neng bo le mo isong mo gareng ga dikgong go fitlhela molelo o tshwara. Digagabi tse di neng di le gauifi le molelo o o tukang tsa fofa mme Pensa a kgona go tshwara tlontlopana. A baya tlontlopana eo mo selageng.



Nonyane ya ikuela kwa godimo ya re "Fa o ka mpolaya ga o kitla o nna le diphuka tse o tla di dirisetasang metswi ya gago fa tse di tsofetse, se ke ka gore ke tlaabo ke sule. Nkgolole ebile ke a go tshepisa gore ke tla go neela diphuka tse disa ka ngwedi ngwe le ngwe e e tletseeng.



Nonyane ya pam-Pam e ne ya palelwa ke go itshwara ka e ne e eletsa tlontlopana e e neng e le mo selageng sa ga Pensa. Ya ikaelela go fofela tlase e be e tsubula tlontlopana eo ka bonako jo bo kgonagalang ka molomo wa yona o o bogale. Pensa o utlwile selelo sa nonyane ya Pam-Pam, "Pam-pam, pam-pam, pam-pam." A tabogela kwa selageng. Nonyane e ne e tshwerwe!



Nonyane ya Pam-pam ya kopa Pensa gore a e golele. "Ga go kgonagale," ga bua Pensa, "Kgale ke batla go go tshwara. Gompieno o wa me! Diphuka tsa gago di tla dira gore motswi wa me o fofe mo lefaufaung fela jaaka wena."